

le mo go sa sweng ga mowa, le gore baengele ba gone; mme ba ne ba tlotlile molao wa ga Mose go gaisa jaaka ba tlotlile Modimo. Fa e sa le Jesu a simolola go rera ba ne ba le tshabangong le ene le dithuto tsa gagwe tsa lorato le boingotlo le boaarmaaruri le bopelononi le kutlwelobotlhoko, mme ba leka go mo nyeletsa le tsone.

(2) **BASADUKAI:** bone ba ne ba latola mekgwa ya bogologolo le gore o ka boka mtho, le gone ba ne ba bare ga gona botshelo bongwe gape morago ga botshelo jwa lefatshe le gore ga gona tsogo ya baswei, kgotsa baengele kgotsa meruti ya baswei,. Ba ne ba re Modimo ga o laole megopolo kgotsa maitseo a batho. Basadukai e ne e le batho ba ba humileng le ba ba rutegileng thata mme ebile ba le bantsi go feta Bafarasai. Anase le Kaifase baprasiti ba bagolo ba ne ba le ba detlhopho sa Basadukai. Ba tihabanye thata le baapostoloi ka thuto ya gore go na le tsogo ya baswa, le gore Jesu Krete o rudile mo baswing.

(3) **BAKWADI LE BORA-MELAO:** E ne ele maagente, ba dira tiro e e tihomamengy ya go ithuta le go gatisa le go tihalosa le go toloka melao ya ga Mose. Ba ne ba tshwaraganye thata le Bafarasai.

(4) **BAGOLO:** E ne ele banna ba ba godileng, ba ba tlohophilweng go nna mo lekgotleng ka ntlha ya kitso ya bone ya melao, le temogo ya mekgwa le dingwao tsa bogologolo.

(5) **PAULO:** Paulo yo pele o ne a bidiwa paulo o ne a tsaletswa kwa motsing wa Tareso ka nako e Jesu o tsetsweng ka yone. Braagwe o ba a le Mofarasai mme lele moagedi yo o gololesigilong wa puso ya Roma. Ke gore lefa a na a le Mojuda kago tsalwa o ne a ne le ditshwanelo tsa Baroma. Tareso e ne e le motse o mogolo wa thutso



thero ya baapostoloi ba ga Jesu ba re ke ene Mesia wa boammaaruri yo o boletsweng ke dikwalo a tlotlhomisa gape mo dikwalong mme a fitlhela go kwadilwe mo l molaong wa ga Mose gore "Yo o pegilweng mo setlharinng o hutsitswe mo Modimong" (Duteronomi 21 / 23) mme a swetsa ka gore Jesu o ne a hutsegile mo Modimong, ele motsietsi yo o tshwanetsweng ke loso, mme go lebanye gore balatedi ba gagwe ba bogisiwa, ba bolawe mme ba phomolwe mo lefatshing. Ngwaga e e k nna wa 35 fa dikakanyo tse di tihak tlasela Saulo. Papetletso ya ga mmaugwe le rraagwe le thuto le lesedi ja moruti wa gagwe yo o botlhale tsa mo kgwedisa gore molao wa ga mose o kwa godimo ga dilo tsotlhe. Ka nako e bagoiwane ba fufagela ditthero tsa ga Stefano, mme ba mo pateletsa gore o thapaditse tempele le molao wa ga Mose, ba mo tshwara ba mo sekisa, mme Paulo a otelelela pele mo plaong ya gagwe. Jaanon Paulo a ba a nwea maemo a magolo a go nna letso go ja lekgotla ja Sanhedrin, go senya tiro ya Bakreste ka go ba gogola kwa kgolegelang gore ba bolawe, a tloga a newa thata ya go ya kwa matlung a thuto kwa Damaseko go tsoma baumedi. Ke gone fa Paulo a tsamaya le ba bangwe go tswa Jerusalema go ya Damaseko. Kgotsa ba ne ba kgweetsa diesela kgotsa dikammela tse di beleditseng thoto ya bone.

Tshela e e tswana Jerusalema go ya Damaseko e leba hotshoka, e ralale hikgaolo tsa Smaria le Galilea. E potile molapo wa Jorodane ntlheng ya bophirima. Kwa pele ga lewatle ja Galilea e tshela molapo wa Jorodane botlhabatsatsi e lebe Kaisaria Filipi fa tlase ga thaba e e godileng ya Heremona. Mo tikologong eo ke gone kwa Morena Jesu o ne a iponatsha bo - Modimo jwa gagwe mo baapostoloing ba gagwe ka go fotoga ponalo le ka go tsabakela ga mmela . 28 10



le balatedi ba Jabgwe ba ne ba tshotse yone tsela e Jesu o ne a kile a e tsamaya, mme ba sa itse. Ba fetile go ne fa Kaisarea Filipi; Paulo a kg a gaketse, a ubuga a ikana ka re o tla a tshwarang balatedi ba ga Jesu ba ba kwa Damaseko ka gone go ba gogela kwa kgolelong. Mme e rile ba le gaufi ba le Damaseko lesedi ja motshogare ja fatolwa ke kgalalelo e kgole e e fatlhang mme botlhe - Paulo le balatedi ba idibala. Mo dikidibalong tsa bone Paulo a utlwa kodi ere - Saulo, Saulo, oapo, isetsang? Mme e rile Paulo a leba a bona setshwana se se galalalang, mme a re a se botsa gore o mang orena sa re - Ke nna Jesu yo o mmogisang. Kana go thata go jang gore o regakanye o ipete ka dikgole, tsoga o tsene mo Damaseko, mme o tla a leelwa gone, Puo e le ya Sehebera (Aramaic) se Jesu o ne a ruta ka sone mo botshelong. Pono e ne ya bonwa ke Paulo fela le puo e utlulwe ke ene fela e seng ba o ne o na nabo. E rile ba tsoga mo loruling ba lemoga fa ene a fofetse mme ba mo goga go ya go tsena Damaseko.

A nna malatsi a le mararo a reregile, a fofetse le gone a sa je. Mme Modimo wa mo nomela metapele wa badumedi ba Damaseko a bidiwa Ananiase, e ne ka esi yo Paulo o ne a tsile bololo go mo tshwara le badumedi ba Jabgwe, mme e bile ba utlwetse maikaelelo a mosepele wa ga Paulo. Ananiase a dira janka Modimo o ne o mmeleletse a fofolela Paulo a mo fa dije a ba a mo kolobetsa. Paulo a fatoga a twa tshwara ke ya Modimo e seng ke ditiro kgotsa honatla jwa motho. Paulo gape a utlwa mo go Ananiase fa Modimo o supile ka monwana go rera tumelo yaga Jesu Krete mo gare ga Dithsaba, mme thomo e a e amogela a ba a e diragatsa ka pelo ya



gagwe le mowa wa gagwe le thata ya gagwe yotlhe go tswa ka nako eo go ya bohutlong jwa botshelo.

Morago a malatsinyana Paulo a itomolola mo bathung go ya go akanya le go rapela kwa nagen, kwa go didimetseng ntlheng ya Arabia, fela jaaka ba dirile bo Abrahamana, bo Jokoba, bo Mose, bo Elijahu, bo Johane wa Mokolobetsi le ene ka esi Jesu. Koo sekakeng o ntse ngwaga kgotsa dinyaga dile pedi a le mo dikakanyong a tshwaraganye le ponatshagelo ya gagwe. E rile a tswa nagen a beela kwa Damaseko a ya go rera gone mme ka bonako Bajuda ba gone ba konagana go nniela, mme ya re barutwana ba lemoga leano je ba faloidisa Paulo ka go mo tloletsa lorako lwa mosse bosigo. Paulo a ya Jerusalema, e le lwa ntlha a ya gone a sena go tlhabologa. Koo baapostoloi Petere le Jakoba ba melaela faa rata go ikpana nabo mo therong. Ba mo sisimoga ka ba ne ba itse ditiro tsa gagwe tsa pogiso. Lefa go ntse jaolo Barnabase a buelela Paulo a ba a thetshatsa pelo ka go supa fa Paulo e le motho wa boammaaruri le tlhabologa ya gagwe o le ya boammaaruri. Paulo o ntse malatsi a le 15 kwa Jerusalema mme Bajuda ba leka go mo tshwara le go mmolaya ka a dukesetlhabetse, a ba tlhanogetse. Ke gone fa a tswa Jerusalema a ya Kaisarea, mme koo a palama sekepe go boela ya gabo kwa Tareso.

Ka nako e there ya leina ja Krete ya godisiwa thata ke batho, ba ba tshabileng kwa Jerusalema fa Stefano a kobotlediwa, mme ga tlhabologa ba le bantsi kwa Antioka e bong Bajuda ba segologolo mmogo le Bajuda sa Segerika. E rile faa polelo ya go gola ga Bokreste kwa Antioka e fitlha kwa Jerusalema, baapostoloi baromela Barnabase go okamela tiro, mme e rile a lemoga bogolo jwa Bokreste



jwa yone a lata Paulo kwa Tareso go tla go mo thusa. E rile gonthe fa badumedi mo go Jesu ba tla a bidisa bakreste. E rile go le leuba le tlala kwa Jerusalema ka ngwaga wa 44 mo pusong ya ga Kalautio Kaisara kereke ya Antioka ya phutha madi, mme ya roma Barnabase le Paulo go di isetsa bagolowane ba kereke e e koo. Ka yone nako e Heroda Agripa molaudi wa Judea a bogisa badumedi a ba a kgaola Jakoba monna le Johane morwa Sebedia tlhogo go itsalanya le Bajuda, mme ya re a bona ba itumetse a latlhela Petere mo toronkong ka maikaelelo a go amolaya le ene, mme legale Petere a gololwa ke Moengele, ga ba a tloga swa Heroda Agripa ka esi kwa Kaisarea a santse a tshapetswe ke bogosi. Morago ga dinyaga bagolwane ba Agrioka ba dimelana go roma Barnabase le Paulo go ya go rera efangale ntlheng ya Asia botsheka.

#### MOSEPELE WA NTLHA WA GA PAULO LE BARNABASE WA THERO

Barnabase le Paulo ba dule mo Antioka ba na le lekawana Mareko setlogolo sa ga Barnabase, ba ya ntlha ya bophirimatsatsi go palana sekepe kwa Selosia. Ba ya Kupro lobaka lwa dimaele di le 8. Ba goroga kwa Salamis mothe wa Kupro, ba rera mo disenagogeng tsa Bajuda, ba kgaoganyana setlhake ba rera go ya Pafosa ntlheng o ngwe ya sone. Koo go be go opamelwa Vinase Modingwana wa Seheitane sa Segerika. Molaudi wa Kupro Seragio Paulo o ne a nna koo. Mongwe wa lekgotla ja gagwe go mo potwe Elemase, ele ngaka ya maaka mme a humile thata ka go tsietse. E rile a utlwa dithero tsa ga Barnabase le Paulo a lemoga fa di tla a mo senyetsa papadi, mme a leka go di phalla. Ke gone fa Paulo a tla mo a mo tsepega matlho a ba a mo hutsa gore a fofale sebaka sa malatsinyana. Ka bonakonyana Elimase



a fofafala mme thata ya ga Paulo ya bontsha molaudi fa bareri e le tota barongwa ba Modimo.

Go tloga mo Supero Pa ulo ya nna ene jaanong molaudi wa mosepele le leina ja gagwe ja Saulo ja nyelela. Ba ya perega kwa kgolong ya Panfiris ntlheng ya bokone ka sikepe. Koo Mareko a ba tihanogela gone mme a boela kwa Jerusalema. Ko o gone o ne a bifela gore taolo e tlogile mo go malomaagwe jaanong e mo go Paulo, kgotsa o ne a tshaba mathata a mosepele o ba ne ba o ikaeletse, ka lefatshe leo le ne le tletse dinokwane, kgotsa o be a tlhologeletse kwa go mmaagwe kwa Jerusalema.

Go tswa mo Perega Paulo le Barnabase ba gorogile kwa Antioka wa Pisida, ba tsena mo disenagogeng tsa Bajuda mme Paulo a rera, a bua ka ga ditiragalo tsa Bajuda mme a swetsa ka go ba rerela go tla ga ga Jesu, loso le go rula ja gagwe le boitshwarelo jwa dibe. Baditshaba ba lopa gore e rerwe gape ba le gone ka bontsi ka Sabats yo o latelang. Ka letsatsi joo motse wa phuthlegla otlhe kwa senagogeng go utlwa mafoko a a molamo, mme bagolwane ba Bajuda ba fufegela selo se, ba simolola go yanetsana le Paulo le Barnabase, mme Baditshaba bone ba amogela molaetsa ka boitumelo. Jaanong bagolwane ba Bajuda ba kuketsa batho go ntsha barera ka dikgoro tsa motse. Go tswa moo Paulo le Barnabase ba goroga kwa Ikonis ba rera mo senagogeng mme ba tlabolola Bajuda le Baditshaba ba le bantsi gone.

Mme le gone koo aeta e le ba Bajuda ba huduwa batho gore ba leleke bareri, mme batho ba kgaojana ka mogofo, bangwe ba rata ba bangwe ba ila bareri. Lefa gone jalo Paulo le Barnabase ba nna lobaka ba rera lefoko ja Modimo ka bobelokgale, mme ba dira Rikgakgamatso tsa phodiso.



E rile go sena go feta lobakanyana baagi ba Ikolia ba dira lekunutu ja gore go kgobotlediwe baapostoloi ka ka maje mme bone ba sisia kwa lefatshing ja Likonia kwa metsing ya Lusitera le Derebe ntlheng ya botlhabatsatsai mme ba rera gone.

Kwa Lusidera ba fodisa ka lentšwe ja thapole menna mongwe yo o tsetsweng a le segole mme batho ba gakgamala thata ba bitsa Paulo le Barnabase gore ke Medimo mme baapostoloi ba tshwara bothata go ka kganela batho to ba obamela.

Ka nako eo ga tla Bajuda ba tswa Antioka ya Pisidia le kwa Ikoneo ba setse Paulo le Barnabase morago, mme ba hufungwa batho ba la Lusetera le bone, mme batho ba tshwara Paulo ba mo gogela kwa ntle a motse, ba mo kgobotletsa ka maje gone mme ba mo tlogela ba ithaya ba re o sule. Paulo jaaka a utlwa sengwe sa mogopo o o kileng a o tsholela Stefano. E rile mo mosogae a tsoga mme le Barnabase ba ya Derebe go rera gone, mme ba tlhabolola ba le pantsi.

E rile ntswa Derebe a le gaufi le legae ja gagwe ja Tarego Paulo a seka a tswelela pela go ya gone. A gakgamatsa Barnabase ka gore ba boele kwa morago mme metsing e ba rerileng mo go yone lee ba patlileng go bolawa mo go yone. Mme jalo ba tsena gape mo Lusetera, le Ikoneo le Antioka wa Pisida go lekola le go tlhomamisa diphuthego tse ba ne ba li kokoantse gone, go di kgothatsa le go di tlhphela bagolwane. E rile go tswa Perega ba ya Atalia, mme ya re koo ba palama sekepe go boela Antioka wa Siria kwa ba simolotseng motepele gone. Koo ba phutha badumedi ba dira polelo ya mosepele wa bone le ka fa ba amogetseeng baditsaba gone mo



phuthegong ya badumedi.

Mo malatsing ao ga goroga banna ba tswa Jerusalema ba re ba rumilwe ke phuthego ya baapostoloi gone go rera fa poloko e ka nna fela ka go rupisiwa, ka ba utlule go twe Paulo le Barnabase ba kgaogane ga gare ga badumedi ba kolobetsa baditshaba fela ba ise ba rupiswe, mme ga tsoga kang fa gare ga badumedi le ba e leng Bajuda le badumedi ba e leng ba ditshaba. Ke gone fa Paulo le Barnabase le bagalwane ba bangwe ba ya Jerusalema go bua mafoko a thupiso le baapostoloi koo. Ba fithela Bafarasai ba ba ne ba dumela le bone ba eme ka dinao gore badumedi botlhe ba rupisiwe ka fa molaong wa ga Mose.

Mo pitsong e tona ya baapostoloi le bagalwane le badumedi ee bidiwang Lekgotla ja ntlha ja Jerusalema, Petere le Paulo le Barnabase basupa fa dihe tsa Modimo di sa tihale, mme Modimo o abetse baditshaba mowa le tshware rala jaaka o di abetse Bajuda. Jaaka yo o ne a okametse phuthego a sobokanya mafoko ka gore baditshaba ba se bekele joko e e bokete ya molaong wa ga Mose, mme ba anogelwe mo Kerekeng fela jaaka ba ntse fa ba lesitse go direla medingwana ya diseto, ba baketse maakafale le go ja nama ya dilo tse di saleng. Jaana lekgotla la baapostoloi ja kwala lokwana ba tlhopa Barsaba Judasi le Silase ga le Paulo le Barnabase kwa Antioka go bolela ditumelo tse ebong:-



1. Go dumedisa Baditshaba ba Antioka, Siria, Silisia le ka mafatshe a mangwe ka bokaulengwe.
2. Go ganetsa le go latola puo ya baithokotai ba ba ne ba tsile Antioka ba re ba rumilwe ke baapostoloi go rurufatsa thupiso.
3. Go amogela tiro e e dirilweng ke Paulo le Barnabase, le go rurufatsa maemo a bone gore ke baapostoloi fela jaaka ba ba 12 ba pele.
4. Le gore thupiso kgotsa go sa hupiswa ga go senye sepe go tsena go kerekeng ya Modimo.

MOSEPELE WA BOBEDI WA GA PAULO WA THERO.

E rile ba sona go boela Antioka wa Siria ba itapolosa Paulo a raya Barnabase a re a re boele re etele bakaulengwe mo metsing e yotlhe e re rerileng lentsewa ja Modimo mo go yone go ba lekola. Jaana Barnabase a dumelana le setlogole sa gagwe Mareko gore o ka tsamaya le bone, mme Paulo a mo gana ka a na a ba tlhanogetse mo mosepeleng wa bone wa ntlha. A re Mareko le lotlhaka lo le phitshegileng, ka motho yo o sa ikanyegeng. Paulo le Barnabase ba omana ka ntlha gya ga Mareko mme ba kgaogana, Barnabase a ya kuperu le Mareko mme Paulo a tsamaya le Silase ba ralala Siria le Silisia ba tlhoma diphuthego.

Kwa Derebe Paulo a rupisa Timotio yo o ne a le ngwana a wwa tumelo ya Sejuda mme a tlhabologetse Bokreste. Paulo a mo tsaya go tsamaya le bone. Mo gare ga mathata le malwetse le ditiro ba ralala Ferigia le Galatia, ba fitlha kwa Misia, ba menoga mme ba goroga kwa Torose fa dintshing tsa lewatile go lebagana le Greece. Mafatshe a Yuropa a ne a ise a utlwele leina ja ga Jesu Kreste.



E rile bosigo kwa Torcase Paulo a bona ponalo ja monna a mo rapela gore a tshela kwa Masedonia go ba thusa ka go rera mafoko a poloko. Paulo le Silase ba tshela koo, mo mosong, ba gata lefatshe la Yuropa mme e rile ba sena go tihola mo Filipi motse o mogolo wa Masedonia ya re ka Sabata ba ya go rera fa molapong mme ba tihabolola Lidia le ba ntlo ya gagwe le morweetsana yo mongwe yo o ne a tsenwa. Lidia le ene, e ne le mosadi wa ntlo lefatsheing ja Yuropa yo o amogetseng tumelo ya ga Jesu Krete. Batho bane ba bapala ka ene ba tloga ba tshwara Paulo le Silase ba ba sekisa gore ba senya mekgwa ya Seroma ka tshuto ya bone.

Ba ba apole dikobo mme ba ba seola, ba tloga ba ba latlhela, mo kgolegelong ya Masedonia. E rile bosigo Paulo le Silase ba rapela, ba opela mme dikgole tse di ne di a bofile tsa repa tsa funuloga, le mejako ya toronko ya ipula. Mme e rile modisa wa kgolegelo a tsoga a tshoga mme paulo a mo ruta ka Jesu mme ya re a sena go innel le ba ntlo ya gagwe a ba kolobetse. E rile go tswa mo kgolegelong ya Masedonia baapostoloi ba ralala lefatshe ba ya Thaselonika kwa sengengeng ya Bajuda mme koo Paulo a ba rerela Krete lobaka lwa Sabatha di le tharo, mme a tihabolola Bagerika ba le bantsi. Jaanong Bajuda ba hudua motse ba tsoa modumo ba re baapostoloi ba pitikolotse lefatshe ka dithero tsa bone ja va jaja ka ba kakanya kgosi nngwe a go tweng Jesu kgathlanong le bogosi jwa Rome; go tshwanetse gore ba lolokwe. Ke gone fa badumedi ba tsha ba Paulo le Silase bosigo go ya kwa Berea. E rile koo ba ya go rera mo senagogengeng ya Bajuda mme ba amogelesega, ba tihabolola pontso jwa banna le basadi ba Bagerika. E rile fa Bajuda ba



Thesalonika ba utlwela fa batho ba Berea ba baetse thero ya ga Paulo tsebe ba tla go tlhotlhetša batho fela jaaka go kile ga diragala kwa Lusetera. Ke gone fa badumedi ba n wegisa Paulo le Silase go ya Athena. Ja sala Timotio kwa Berea go tla ba latela.

Kwa Athena Paulo a hakgamadiwa a ba a hutsafadiwa ke bontsi jwa ditshwantšhe le ka mafe a a gabilweng a modimo ya disetwa le kobamelo ya tšone, mme a ganetsana le bajuda mo senagogeng le barutogi mo dipatelong mme baitsaanape le matlhale a dikitso ba mo ka a gore ke sephokaphoke le motlhomako kw wa modimo e mesa jaaka Krete, ba mo isa kwa tšaeng ya borakanelo gore a itlhalose. Mme koo Paulo a ba rerele ka Modimo wa boammaaruri, mme e rilo a tla go bua ka tsogo ya baswi ba petla melomo, na tšhega ke ene ba mo tlhokomologa botlha fa ese Daoniso le mosadi wa gagwe Damaría le ban wenyane fela.

Go tswa Athena Paulo a ya Korinta mme koo a kppana le Mojuda Akwila mmogo le Perikla mosadi wa gagwe ba ba ne ba lelekilwe kwa Roma mmogo le Bajuda ba bangwe ke Kaisara Kulautio. Ka bo Akwila e le badiri ba megope ya dikhai jaaka e ne Paulo ba tsalaha, mme a nna nabo. E rile Silase le Timotio ba sena go goroga e re ka bo Sabata ba e le Paulo go rerele Bajuda fa Jesu e le ne Krete. E rile Bajuda ba kalala Paulo ba ba mo tlhapatsa a ba tlogela go ya go rerele Baditšhaba ebong ba ntlo ya ga Tito Yusete le Keresipo mme ba tlhabologa. E rile Paulo e kete o tla a kgobega marapo ka ntšha ya botlhogo e thata jwa Bakorinta a utlwa lentšwe je le utlulweng ke bo Mose le bo Joshua fa ba tšhwere ke pelaelo le re "Se boife ke na nno", mme Paulo ka kgotlhatso ya mowa a nna le



hwaga le botlhannngwe mo Korintha a rera.

E r ile Bajuda ba mo hufagela ba re o senya tumeo ya bone ba mo gogela kwa kgotleng go mo sekisa, mme moathodi Galio a tsholola kgetse ya bone ka ba tletse puo fela mme ba sa supe sepe se o se sentseng.

Morago ga dilo tse Paulo a boela kwa Siria a tsamaya le Akwila le Peresila mme ba goroga kwa Efeso mme koo a fitlha a rera mo dinsenagogeny. E r ile kgantele a ba tlogela a boela kwa Kaisarea le Jerusalema le antioka wa Siria.

MOPEPELE WA BORARO WA GA PAULO WA THEFO

E r ile morago ga lobaka Paulo a wela mo tseleng gape a ralala lefatshe ja Gallatia le ja Feregia go kgothatsa diphuthego tse o ne a dithomile pele. E r ile a goroga kwa Efeso a amogela baipobodi ka go ba baya diatla, mme gone a nna dihyaga di le tharo a rera leina ja ga Jesu Kreste go re le utlwale mo tikologong yotlhe ya Efeso. A dira dikgakgamatso tsa phodiso ka leina ja ga Kreste. Baithusumetsi bangwe e r ile ba lemoga tiro le thero ya gagwe ba leki go mo etsa, mme ba itshagisa batho. Ba le ba godisa leina ja Morena thata mme ga tinabologa ba le bantsi. Ba le bantsi ba tlogela ditsietso le maka le maloi a ba ne ba fora batho ka onco.

Jaana Paulo a romela Timotio le Eratio barutwana ba gagwe mme ba kgabagaya lewatlhe go ya Makedonia go mo etelela pele one a sa setse mo Efeso. Ka nako e Demetrio le ba bangwe e le batlasi ba selefera ba ba dirang ditshwantshonyana tsa tempele ya ga Diana mme ba di rekisa ba fulegela Paulo. Demetrio a busa thata a supetsa bakaulongwe ba gagwe fa thero ya ga Paulo e senya pupedi ya bone,



e bile e nyatsisa batho leina ja ga Diana ka go ba sokolela mo tumelong ya gagwe, ~~Diana modimo wa disetwa.~~ Jalo ba tsenya pheretlhego mo motsing mme ba tshwara Paulo ~~ya~~ ka maikaelelo mo go mo utlusa botlhoko.

E rile magawagawe a sena go kgutla Paulo a tshela gape kwa Yuropa a etšela Gerika mme a nna dikgwedi dile tharo gone a ruta, a ba a kwala dikwalo tsa Bagalatia le Baroma a le kwa Korintha. Mme jaana a boela Asia kwa <sup>Teroasa</sup> ~~Tesaraosa~~ ka tsela yone ya Filipo e o tsileng ka yone ~~ya~~ <sup>go</sup> tswa Filipo go ya <sup>Teresa a na le Luka</sup> ~~Tesaraosa~~ a eteletse pele ke bakaulengwe ba gagwe Mitilene ka sekepe mme e bile a itimeditse Kwa Teresa Paulo a ruelisa. Eutiko dekan je le ne le ole kwa godimo ga ntlo mme laa swa. motlhala mo go Bajuda ba ba ne ba ikaeletse go mmitiela. / Go tswa Teroasa o patile <sup>w</sup> ke bakaulengwe ba gagwe, Mitilene ka sekepe, ba feta ka Kioso le Samoasa, ba tsena kwa Mileto. Koo a biletša barutwana le bakaulengwe le bagolwane ba phuthago ya Efeso gone mme a ba laa lwa bofelo ka tlhoafalo a ba kgothatsa mme a ba dumedisa ka khutsefalo ya mowa, <sup>go ya</sup> a seboaga mathata a a tla modiragaglang.

A kgaogana le bone fa ese Luka fela. E rile go tswa Mileto <sup>Kosa, sa feta ka Rodesa le Pitania, mme yare koo a palama sekepe sa</sup> sekepe sa ga Paulo sa leba <sup>Finikia</sup> ~~Filisia~~ se ya go feta ka Kuperu <sup>a</sup> se ~~se~~ <sup>mme sa</sup> yang go tsena kwa Ture le kwa Pitolania le Kaisaria kwa ba pagologileng gone go ya Jerusalema ka dinao. E rile ba sena go goroga kwa Jerusalema Paulo a ya go dumedisa Jakoba moakami wa lekgotla ja baapostoloi mme jaana ba dumetse Jakoba mme a ya kwa tempeleng. E rile Bajuda ba mmona le bone tota ba ba ne ba dumetse ba hudua motse gore o mo tshware. Ba mo gagautlha ka ba re o ruta batho gore ba tlhoboge Mose le molao le tempele, e bile gape o



ebile e nyatsisa batho leina ja ga Diana ka go ba sokolela mo tumelong ya gagwe. Jalo ba tsenya pheretlhego mo metsing mme ba tshwara Paulo ka maikaelelo a go mo utlusa bothoko.

E rile magawegawe a sena go kgutla Paulo a tshelela gape kwa Yuropa, a etela Gerika mme a nna dingwedi dile tharo gone a ruta, a ba a kwala dikwalo tsa Bagalatia le Baroma le le kwa Korintha. Mme jaaja a boela Asia kwa Tereosa ka yone tsela ya Filipo e o tsileng ka yone. Go tswa Filipo a ya Tereosa a na le Luka a eteletswa pele ke bakaulengwe ba gagwe mme e bile a itimeditse motlhala mo go Bajuda ba ba ne ba ikaeletse go mmittela. Kwa Tereosa Paulo a rulisa Euriko lekau je le ne le ole kwa godimo ga ntlo mme la a swa. Go tswa Tereosa o patilwe ke bakaulengwe ba gagwe go ya Mitilene ka sekepe, ba feta ka Kioso le Samoasa, ba tsena kwa Mileto. Koo a biletse barutwane le bakaulengwe le bagolwane ba phuthego ya Efeso gone mme a ba laa kwa bofelo ka tlhoafalo a ba kgothatsa mme a ba dumedisa ka khutsafalo ya mowa, a seboga mathata a a tla mo diragalelang.

Akgaogana le bone fa ese Luka fela. E rile go tswa Mileto sekepe sa ga Paulo sa leba Kosa, sa feta ke Rodesa le Patara tume ya re koo a palama sekepe sa Finikia, sa ya go feta ka Kupeto mme sa ya go tsena kwa Ture ture le kwa Pitolania le Kaisaria kwa ba pagologileng gone yo ya Jerusalema ka dinao. E rile ba sena go goroga kwa Jerusalema Paulo a ya go dumedisa Jakoba mookami wa lekgotla ja Baapostoloi mme jaana ba dumetse Jakoba mookami mme a ya kwa tempeheng. E rile Bajuda ba mmona le bone tota ba ba ne ba dumetse ba hudua motse gore o ne tshware. Ba mo gagautlha kaba re



e bile e nyatsisa batho leina ja ga Diana ka go ba sokolola mo tumelong ya gagwe Diana modimo wa disetwa. Jalo ba tsenya pheretlhego mo motsing mme ba tshwara Paulo ba ka maikaelelo mo go mo utlusa botlhoko.

E rile magawagawe a sena go kgutla Paulo a tshelela gape kwa Yuropa a etlela Serika mme a nna dikgwedi dile tharo gone a ruta, a ba a kwala dikwalo tsa Bagalatia le Baroma a le kwa Korintha. Mme jaana a boela Asia kwa Tesaraosa ka tsela yone ya Filipino eo tsileng ka yone le go tswa Filipino go ya Tesaraosa a eteletse pelo ke bakaulengwe ba gagwe Mitilene ka sekepe mme e bile a timeditse motlhala mo go Bajuda ba ba ne ba ikaeletse go mmitiela. Go tswa Teroasa o patile ke bakaulengwe ba gagwe Mitilene ka sekepe, ba feta ka Kioso le Samoasa, ba tsena kwa Mileto. Koo a biletse barutwana le bakaulengwe le ba polwane ba phuthogo ya Efeso gone mme a ba laa lwa bofelo ka tlhoafalo a ba kgothatsa mme a ba dumedisa ka khutsafalo ya mowa.

A kgaogana le bone fa ese Luka fela. E rile go tswa Mileto sekepe sa ga Paulo sa leba Filisia se se ya go feta ka Kupro se se se yang go tsena kwa Ture le kwa Pitolania le Kaisaria kwa ba pagologileng gone go ya Jerusalema ka dinao. E rile ba sena go goroga kwa Jerusalema Paulo a ya go dumedisa Jakoba mookami wa lekgotla ja baapostoloi mme jaana ba dimetse Jakoba mme a ya kwa tempeleng. E rile Bajuda ba amona le bone tota ba ba ne ba dimetse ba hadua motse gore o mo tshware. Ba mo gagautlha ka ba re o ruta batho gore ba tlhoboge Mose le molao le tempelo, e bile gape o



KOPANO YA BOKAULENGWE

Kwa Enyelane, jaaka re setse re supile gona le kopano ya badumedi ya dikereke tsotlhe e e bidiwang Bokaulengwe (Brotherhood) fa e le ya banna, mme e bidiwe Bokgaityadi (Sisterhood) fa e le ya basadi. Ditokololo tsa kopano e di tihopketswe go dira ditiro tsa lorato le tsalano le thuso ka ~~di~~tsela tsotlhe mo ~~Bantsho~~ tsotlhe.

D  
Diphuthego tsa kopano e ke tsone di amogetseng barongwa ba Lekgotla ja Bantsho kwa moseja tsa ba bulela matlo a bone a dihlo le dikereke, tsa ba tsa ba bulela ~~di~~tsela mo bathung <sup>ja</sup> ba etletsa ka ~~di~~tsela tsotlhe. Tiro le tsemaiso ya kopano e di bone tsa kgatlha Plaatje thata mme e rile a sena go lemoga thuso ya tsone kwa Engelane le kwa Canada a ikaelela gore a tle go thaa ~~xxxxxxx~~ kopano ya Bokaulengwe mo gagabo, mme e rile a gorega mo Southa Afrika ka 1922 a le thaa kwa Kimberley

*Thaba ya...*



# Standard Nursing Home.

P.O. BOX 11.  
PHONE 27. EXT.

29 & 31 Main Street,  
Mafeking.

Matron: Sister N. Batterbury.

193

Birth of Baptist  
John Baptist  
~~John Baptist~~

- ✓ Twelve
- ✓ Baptisms X
- X - ~~disciples~~
- ✓ Betled the Road  
1st Disciples
- Conor - ~~disciples~~
- 1st Passover - ~~disciples~~  
Disciples - ~~disciples~~
- Disciples - ~~disciples~~
- ✓ X - 7 Disciples  
~~John Baptist~~
- ✓ ~~Imprisonment~~  
~~Disciples~~

Jerusalem. Betleda  
Tel Claims to be ~~disciples~~  
Jk to Nazareth: Claims to be ~~disciples~~  
Nazareth  
Expenses  
Matthew Disciples  
Second on Nazareth  
Expenses  
Disciples ~~raised~~  
✓ Jk in Nazareth ~~disciples~~  
~~Murder of Jk~~ No need  
~~Murder of Jk~~ Nazareth  
Tour into Galilee. Murders  
Nazareth ~~disciples~~  
Thirteen raised  
Nazareth  
Tour of God's  
Murder of Jk



lekalekanya Baditshaba le Bajuda, a re batho ba lathe bogwera le mo kgwa ya Sejuda. Batho ba tsosa modumo mme ba gogela Paulo kwa ntle ba mo keteka go re ba mmolaye. Ka nako e masole a Roma a goroga a mo golega ka dikeetane mme ba mo tseela kwa kagong ya bathabani go mo sireletsa, mme batho bone ba a setse morago ba ntse ba goa bare a bolawe (Ditiro 21/30 - 36), mme erile Paulo a kopa mong wa mophato gore a bue sengwe le batho a mo letla. Foo Paulo a ema mo mapalamong a bua le batho a ba tihatloganyetsa botshelo jwa gagwe le tlabologo ya gagwe. Batho ba mo reetsa go fitlhela a re Modimo o mo rumile kwa go Baditshaba.

E eile a bua lefoko ja Baditshaba batho ba saka ba batutuma jaaka moelo, ba goa bogolo bare a a bolawe. E rile Paulo a sena go ba itsise fa a le Norma ka ka go le ka ditshwanelo ba ema mo maikaelelong a go mo seola, mme ya re mo mosong molaudi wa mophato a bitsa bapresiti le lekgotla jotlhe gore ba utlwe molato wa ga Paulo. E rile Paulo a a reba mme a unaka tsogo ya baswi Basadukai ba lekgotla ba dumaduma ka ba latola baengele le tsogo ya baswi, mme bafarasai bone ba itutula. Ka tsela e o lekgotla ja kgaogana ka bogare. Ka Paulo a setse mo kagong ya bathabani leano ja bapresiti ja go mmitela ja pala, mme e rile mo mosong mong wa mophato a mo romela kwa Kaisarea ka bathabani ba le 200, ba pagani ba dipitse ba le 70 batsa marumo ba le 200, ke gore batho betlha ba le 470 kwa ntle ja dipitse. Kaisarea o dimaele dile 70 go tawa Jerusalema.

E rile Paulo a boela Jerusalema le bofelo a bo a le dinyaga d:



E rile ba sena go tsona kwa Kaisarea Paulo a sedisiwa fa pele ga ga Felisa molaudi wa Judea. A bewa molato ke Ananiase mopresiti yo mogolo le bagolwane ba Bajuda, ba buelwa ke setatalala se go tweng Teretulo. Ba re Paulo o letshwenyo, o serukhuthi mo Bajudeng le mo lefatshing jotlhe, ebile o tlhogo e ya lekoko ja Bakreste ba oleng batlhotlheletsi le baitshepholodi ba tempele le bahyatsi ba molao. Paulo e rile a fetola a latola puo e yotlhe a ba a supa fa ele gone o ne a goroga mo Jerusalema mme a ise a ke a ganele le fa ele gone a esi a ganele ope mo tempeleng kgotsa a tlhotlheletse batho mo tlung ya thuto lefa ele mo matlung a bone. A supa fa se o se sekisediwanng ke Bajuda tota e le thuto ya gagwe ya gale ya go gale ya go tsoga ga baswi. Bajuda ba ne ba rata gore a bolaiwe. E rile le mororo Felisa a tlhokile go bona moato mo go ene a mmausetse kwa kgolegolong, mme yare morago ga malatsinyana a nna a bua bua le le ene fa tlhoko a solofetse gore Paulo o tla mo naya madi gore a mo golole.

E rile morago ga dinyaga dile pedi Paulo a ntse a le mo kgolegong, mme yare m Felisa a sutisiwa kwa Kaisarea mme ga tla Faseto go nna molaudi yo moswa wa Judea mo bonnong jwa gagwe. Le ene a roetsa tshokiso ya ga Paulo mme Bajuda ba tla gape ka bontsi mme ba baya Paulo melato e le mentse e e utlusang botlhoko e ba paletsweng ke go e supela. Mme e rile Paulo a ikarabela a supa fa a sa siamololela Bajuda lefa e le tempele le fa ole Kaisarea, mme a ba a ipiletse gore bigole a e go sekisiwa ke ene Kaisara kwa Roma.



Ka ntlha ya go akabala ga ga Faseto, Paulo a enisiwa gape kwa tshekong e tona fa pele ga ga kgosi X Agripa He oda yo o tsileng kwa tshekelong le mosadi wa gagwe Berenise ka boitlotlomatso jo bogolo. E rile Faseto a sena go bolela melato e e bewang mo go Paulo ga tswe Paulo a ikarabele. Paulo a tlhatlologanyetsa lekgotso botshelo jwa gagwe le thuto ya gagwe le ka fa o bogisitseng badumedi ka gone. A bolela ka tlhabologol ya gagwe mo tseleng ya Damaseko le ka tumelo ya gagwe le thero ya gagwe ya go tsoga ga baswi e e leng yone tota balaudi ba Bajuda ba mmogisetsang yone, le gore Krete ke ene Mesia yo o boletsweng mo dikwalong ke baprofiti. E rile Paulo a ntse a ikarabela, molaudi Faseto a ba a mo tsena ganong a re "Paulo; oa tsenwa; go rutega ga gago mo go golo go a go tsentsha." Kgosi Agripa e rile mo katlholong ya gagwe le ene a tlhoka molato mo go Paulo, mme a se ka a mo golola ka Paulo a ne a setswe a itiretse bolpiletso kwa go Kaisara.

E rile Paulo a boela Jerusalema kwa bofelo a bo a le dinyaga di le 60 a sweditse dinyaga di le 20 mo mesepeleng ya thero. A lebaganye le mathata a a boitshegang a ditlala le diphefo le dipula le dititeo le dinokwane le dikgobotletso le malwetse le man maswabi le matinapa, a le moriri mosweu, matlho a sa bone sentle. Pleso yone e le tsa tsa megopolo o le ntlha, mowa o tlhafaletse tiro. Tumelo ya gagwe e le boitekanelo. Mme e rile a teta ka Efeso a ikutiwa fa e le lwa mago bofelo a tla a tsamaya for, e rile e le lwa bofelo a tla a bonana le bakaulenger ba gagwe. E rile a tsena kwa motsing wa Jerusalema a fitlhela o nyenyela batho ba ba tsileng mo modirong wa Mabutswanele (Pentikoste-) jaaka e le tlwaelo ya Bajuda; go le batho ba ba tswang



Ka ntlha ya go akabala ga ga Faseto, Paulo a emisiwa gape kwa tshekong e tona fa pele ga ga kgosi Agripa Heroda yo o tsileng kwa tshekelong le mosadi wa gagwe Berenise ka bbitlotlomatso jo bogolo. E <sup>rile</sup> ~~eilw~~ Faseto a sena go bolela melato e e bewang mo go Paulo ga twe Paulo a ikarable. Paulo a tlhatlologanyetsa lekgotla botshelo jwa gagwe le thuto ya gagwe le ka fa o bogisitseng badumedi ka gone. A bolela ka tlhabologo ya gagwe mo tseleng ya Damaseko le ka tumelo ya gagwe le thero ya gagwe ya go tsoga ga baswi e e leng yone tota balaudi ba Bajuda ba mmogisang ka ga yone, le gore Krete ke ene Mesia yo o boletsweng mo dikwalong ke baprofiti. E rile Paul; a ntse a ikarabela, moaudi Faseto a bo a mo tsena gangong a re "Paulo; oa tsenwa; go rutega ga gago mog; go golo go a go tsentsha." Kgosi Agripa e rile mo katlholong ya gagwe le ene a tlhoka molato mo go Paulo, mme a, <sup>se ka a</sup> mo golola ka Paulo a ne a setse a itiretse boipoletso kwa go Kaisara.

E rile Paulo a boela Jerusalema kwa bofelo a bo a le dinyaga



a lebagana le mathata a a boitshegang e ditlale le diphato le  
 dipula le dititeo le dinokwane le dikgobolletso le malwetse le  
 maswabi le matlhapa. <sup>a</sup> le moriri mosweu, matlho a sa bone sentle.  
 Pele yone e le tihaga, mogopolo o e le ntiha, mowa o tihoafaletse  
 tiro. <sup>T</sup>umelo ya gagwe e le boitekanelo. Mme e rile a feta ka Efeso  
 a ikutiwa fa e le lwa bofelo a tia a tsamaya foo, e bile e le kww  
 lwa bofelo a tia a bonana le bakaulengwe ba gagwe. E rile a tsena  
 kwa motsing wa Jerusalem a fitlhelela o nyenyeula batho ba ba tsileng  
 mo modirong wa <sup>M</sup>nabutswapele (rentikost) jaaka e le tlwaelo ya Bajuda;  
 go le batho ba ba tswang ntiheng tsotlhe tsa lefatshe, bangwe ba bone  
 e le ba ba kileng ba mmona <sup>kgotaca</sup> ba ronkga ka puo <sup>p</sup>(fa a) le mo mesepeleng  
 ya gagwe. Mmme <sup>ba</sup>kgotsa ba ba, <sup>n</sup>ganetsana <sup>i</sup>bae, Mme jaanong e rile  
 ba kopana le ene kwa Jerusalem ba eletsa go ipusulesetsa ka go mo  
 tihapatsa, <sup>kgotolo</sup>kgotsa go mo seola, kgotsa go mmolaya. Bajuda ba Efeso  
 ba mo <sup>Tsamang</sup>ganeditse le bone gantsi koo ba mmona mme ba ikaelela go mo  
 gagautlha.



a lebagane le mathata a a boitshegang a ditlala le diphefo le dipula le dititeo le dinokwane le dikgobolleso le malwetsa le maswabi le matlhapa. A le moriri mosweu, matlho a sa bone sentle. Pelo yone e le tihaga, mogopolo o e le ntlh, mowa e tihofalatse tiro, tumelo ya gagwe e le boitekanelo. Mwe e rile a feta ka Efeso a ikutiwa fa e le lwa bofelo a tla a tsamaya foo, e bile e le kwa lwa bofelo a tla a bonana le bakaulengwe ba gagwe. E rile a tsena kwa motsing wa Jerusalema a fitlhela o nyenyela batho ba ba tsileng mo modirong wa mabutswapele (rentikos) jaaka e le tlwaelo ya Bajuda; go le batho ba ba tswang ntlheng tsotlhe tsa lefatshe, bangwe ba bone e le ba ba kileng ba mmona ba ronka ka puo fa ale mo mesebeleng ya gagwe. Mme kgotsa ba ba ganetsana ba, . Mme jaanong e rile ba kopana le ene kwa Jerusalema ba eletsa go ipusuleletsisa ka go mo tihapatsa, kgotsa go mo seola, kgotsa go mmolaya. Bajuda ba Efeso ba mo ganeditse le bone gantsi koo ba mmona mme ba ikaelela go mo gagautlha.



Ka ntlha ya go akabala ga ga Faseto, Paulo a emiswa gape kwa  
 tshekong e tona fa pele ga ga kgosi Agripa Herodia yo o tsileng  
 kwa tshekelong le mosadi wa gagwe Lerenise ka bitlotlomatso jo  
 bogolo. E eile Faseto a sena go bolela molato e e bewang mo go  
 Paulo ga twe Paulo a ikarabile. Paulo a tlhatlologanyetsa lekgotla  
 botshelo jwa gagwe le thuto ya gagwe le ka fa o bogisitseng badumedi  
 ka gone. A bolela ka tshabolelo ya gagwe go tseleng ya Damaseko  
 le ka tumelo ya gagwe le thero ya gagwe ya go tsoga ga baswi e e leng  
 yone tota balaudi ba Bajuda ba mogisang ka ga yone, le gore Kreste  
 ke ene Mesia yo o boletsweng mo dikwalong ke baprofeti. E rile  
 Paul: a ntse a ikarabela molaudi Faseto a bo a mo tsena gangong a re  
 "Paulo; oa tsenwa; go rutega ga gago mog go golo go a go tsentsha."  
 Kgosi Agripa e rile mo katlholong ya gagwe le ene a tlhoka molato  
 mo go Paulo, mme a mo golola ka Paulo a ne a setse a itiretse  
 boipoletso kwa go Kaisara.

E rile Paulo a boela Jerusalema kwa bofelo a bo a le dinyaga  
 dile 60 mme a sweditse dinyaga di le 20 mo mesepeleng ya thero.  
 Ba palama sekepe se ya bokone sa feta ka Sidona, se ikama ka Kupero  
 mme sa fitlha kwa Maera. Koo ba pagama sekepe se engwe se se  
 tshamalalelang Italia. Ba tsemaya malatsi a le mantsi mo bothateng  
 mme ba goroga kwa Kinido le kereta le Salamoni ba tshabaganye le  
 phefo e e botlhoko mme ba fitlha kwa Dinwanedintle. Koo e rile  
 Paulo a gakolola molaudi wa mophato gore ba eme gone go fitlhela  
 diphefo di feta a mo tlhekomologa mme ba tswa foo ka sekepe se  
 lepile Penekisa, mme ba rakana le ledimo ja phefo e e botlhoko  
 ya kgweletsa sekepe kwa Kauda. Mo mosong ba latlhela thoto ya



ntlheng tsotlhe tsa lefatshe, bangwe ba bone e le ba ba kileng ba  
mmona kgotsa a ba ronnga ka puo fa a le mo mesepeing ya ga we.  
Mme kgotsa ba ba ganetsana nae. 'Re tsehang e rile ba k'pana  
le ene kwa Jerusalema ba eletsa go ipusulosetsa ka go mo tihapatsi  
kgotsa go mo sebla, kgotsa bogolo go mmolaya. Bajuda ba Efeso ba a  
ganetsaneng le bone gantsi koo ba mmona mme ba ikaelela gomo gagautl

LOETO LWA ITALIA

Paulo le magolegwa a mangwe ba neetswe Juliase molebedi. Ba  
palama sekepe se ya bokone sa feta ka Sidona, sa ikama ka Kupero  
mme sa fitlha kwa Maera. Koo ba pagama sekepe sesengwe se se  
tihakalalalang Italia. Ba tsamaya malatsi a le mantsi mo bothateng  
mme ba goroga kwa Linido le Kereta le Salemeni ba tlabaganyo le  
phefo e e botlhoko mme ba fitlha kwa Dinwanedintle. Ko e rile  
Paulo a gakolola molaudi wa mophato gore ba eme gone go fitlhela  
diphefo di feta a mo tihokomologa mme ba tswa foo ka sekepe se  
lebile Penekisa, mme ba rakana le ledimo ja phefo e e botlhoko ya  
kgweelatsa sekepe kwa Kaudi. Mo mosong ba itlhela thoto ya



ruta ka ga Jesu, e re ba kgogana nae a bo ba na le tebo e ntsha,  
le tshaloganyo e ntsha ya botshelo, jaaka bo Onesima wa Kolosa.

E rile morego fa ga uinyana di le pedi tsa kgolego kwa Roma  
Paulo a sekisiwa mo lekgotleng ha ga Kaisara mme ga fitihelwa a  
sena molato ope mme a gololwa. Jaanong a s molola go etela  
diphuthogo tsa gagwe kwa Asia, a ba a romela bathusi ba gagwe kwa  
le kwa go tsosetse le go kgothatsa tse dingwe kwa Roma, le Filipi  
le Makedonia le Korintha le Kerita le Efeso le Mileto le Nekopoli,  
gape a ba a tlhoka tse dingwe mo fa maalong a mangwe. Ke gone  
ka nako e fa a kwala dikwalo go Timotheo le Tito. Polelo ya re  
o bile a etela d lefatshing ja Sepeine.

E rilo a santse a iphuile mo tirong e ya thero a tshwarwa gape  
a le kwa Korintha mogo le bontsi-ntsi ja Bakreste. Go ne go  
diregile se se boitshegang. Motse o mogo lo wa Roma o ne o lakaitawe  
ke dikgabo tsa molelo, mme polelo e dule go twe o tshubilwe ke  
Ekklesie Bakreste. Ngwaga e ne e le 64. Tota e ka ke te o ne o  
tshubilwe ke Nero Kaisara wa roma yo o ne a le bofalelele le botinok  
g jo bongwe jwa botseho, mme ya re a bona polelo jwa tshenyoye ya  
gagwe a tlabo Bakreste ka tiragulo eo.

Paulo a latihelwa mme le bontsi-ntsi jo bogolo lwa bobedi mo  
kgolegelong mme e rile a s le koo a kwala le kwalo lwa bobedi mo go  
Timotheo ka ngwaga wa 67 mo o mo kgothatsang gantsi-ntsi go supa  
tumelo ya gagwe, go ngaparela Modimo, go nna pelokgale mo gara ga  
dipetso, le mo kopang Timotheo go mo leretso lwa lokwalo tsa gagwe  
gore a mnea a bala le dipampiri gore a nna a kwale, le kobonyang  
ya gagwe go mo thaba mo botsididing ja mari a, mme bogolo gore a tlo  
go mo tlhola a e si a swe ka a le mo bodutu ga ja ga g bo golo le







ruta ka ja Jesu, e re ba kgogana mae be bo ba na le tebo e ntsha le tlhaloganyo e ntsha ya botshelo, jaaka jo Onesima wa Kolosa.

E eil rile morago ga dinyaga dile pei tsa kgolego kwa Roma Paulo a sefisiwa mo lekgotleng ja ga Kaisara mae ga fitlhelwa a sene mola o ope mae a gololwa. Naanong a simolola go etela diphuthego tsa gagwe kwa Asia, a ba e romela bathusi ba gagwe kwa le kwa go tsodelotse le go kgothatse tse dingwe kwa Roma, le Filippi le Makedonia le Korinta le Kerita le Efeso le Mileto le Mekopli, gape a ba a tlhoma tse dingwe mo mafelong a man'we. Ke gone ka na e fa a kwala dikwalo go Timotio le Tito. Polelo ya re o bile a etela lefatsho ja Sepane.

*Ma leja a ne a le mabofelo - mae ebele o na a le moko fela jaaka rona - a ka nala, le tsa tse ya gagwe e ka tsonyabonyo kgoba le tse o na polelo a le kwa Korinta mmogo le bantsi-ntsi jwa Bakreste. Go ne go dire- gon tse o na ka ka bonaka le kgatello le phanyo - a kgale ditlha tse di gile se se boitshegang. Matse o megolo wa roma o ne o lakailwe ke emalibanyo ka bafanosi ka setse, a tse kgale a tse moko wa tsa moko, dikgabo tsa molelo, mae polelo e tse tse o tshubilwe ke Bakreste ka molelo. Mae tse o na a tse ka bonaka ka mafoko a kgale le tse o na le ngwaga e ne e le 64. Tota e ke re o na o tshubilwe ke Nero Kaisara kufwelo tse tse*

wa Roma yo o e a le bofalele le botlhoko jwa botseno, mae ya re a bona golole jwa tshenyo ya gagwe a tla ba Bakreste ka tiragalo oo.

Paulo a latlhelwa gape le bantsi-ntsi jo bongwe jwa Bakreste mo kgotleng mae e rile a ke koo a tswala lekwa o lwa bobedi mo go Timotio ka ngwaga wa 67 mo o kgothatse bantsi-ntsi go supa tumelo ya gagwe, go ngaparela Modimo, go mae pelokgale mo gare ga dipetso, le mo o kopang Timotio go mo leretse dikwalo tsa gagwe gore a mae a bala, le lipampiri gore a mae a kule, le kobonyana ya gagwe go mo thusa mo botsididin, gore mariga, mae boglog gore a tle go mo tlhola a e si a swe ka a le mo bodutang jo bologo le

*Conferences of Heretics  
in the  
unexcused*







Religie

ruta ka ga Jesu, e re ba kgaogana nae ba bo ba na le tebo e ntsha,  
le tihaloganyo e ntsha ya botshele, jaaka bo Onesima wa Kolosa.

E <sup>rile</sup> rila morago ga dinyaga <sup>dile</sup> pedi tsa kgolego kwa Roma  
Paulo a <sup>k</sup>seisiwa mo lekgotleng ja ga Kaisara mme ga fitihelwa a  
sena molato ope mme a gololwa. Jaanong a <sup>m</sup>simolola go etela  
diphuthego tsa gagwe kwa Asia, a ba a romela bathusi ba gagwe kwa  
le kwa go <sup>s</sup>tsodeletsa le go kgothatsa tse dingwe kwa Roma, le Filipi  
le Makedonia le Korinta le Kerita le Efeso le Mileto le <sup>N</sup>Mekopli,  
gape a ba a tihoma tse dingwe mo mafelong a mangwe. Ke gone ka nako  
e fa a kwala dikwalo go Timotio <sup>heo</sup> le Tito. <sup>t</sup>Polelo ya re o bile a  
etela lefatshe ja <sup>Sepeine</sup> Sepeine.

E <sup>rile</sup> eilw a santse a <sup>he</sup>iphulle mo tirong e ya <sup>e</sup>tero a tshwarwa gape  
a le kwa Korinta mmogo le bontsi-ntsi jwa Bakreste. Go ne go dire-  
gile se se boitshegang. Motse o mogolo wa Roma o ne o <sup>tswe</sup>lakaliwe ke  
dikgabo tsa moelo, mme polelo e duie gotwe o tshubiliwe ke Bakreste.  
Ngwaga e ne e le 64. Tota e ke <sup>t</sup>re o ne o tshubiliwe ke Nero Kaisara  
wa Roma o <sup>ne</sup> a le bofafalele le botlhoko jwa botseno, mme ya re  
a bona <sup>boogo</sup> gololo jwa tshenyo ya gagwe a tlabo Bakreste ka tiragalo eo.

Paulo a latihelwa gape le bontsintsi jo bongwe jwa Bakreste  
mo kgolegelong mme e rila a <sup>t</sup>le koo a kwala lokwano lwa bobedi mo  
go Timotio ka ngwaga wa 67 mo o <sup>mo</sup>kgothatsang gantsi-ntsi go supa  
tumelo ya gagwe, go ngaparela Modimo, go nna pelokgale mo gare ga  
dipetso, le mo o kopang <sup>Timotheo</sup> Timotio go mo leretse dikwalo tsa gagwe  
gore a nne a <sup>e</sup>bala, le dipampiri gore a nne a <sup>kwale</sup>kwale, le kobonyana ya  
gagwe go mo thusa mo <sup>le</sup> botsididing <sup>ja</sup> gore mariga, mme <sup>boogo</sup> bogolog gore a  
tle go mo tihola a e si a swe ka a le mo boduteng jo <sup>boogo</sup> boogo le



**Collection Number: A979**

**Silas T MOLEMA and Solomon T PLAATJE Papers**

***PUBLISHER:***

*Publisher:- Historical Papers, University of the Witwatersrand*

*Location:- Johannesburg*

*©2012*

***LEGAL NOTICES:***

**Copyright Notice:** Copyright for all materials on the Historical Papers website is owned by The University of the Witwatersrand, Johannesburg and is protected by South African copyright law. Material may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, or otherwise published in any format, without the prior written permission of the University of the Witwatersrand, Johannesburg.

**Disclaimer and Terms of Use:** Provided that you maintain all copyright and other notices contained therein, you may download material (one machine readable copy and one print copy per page) for your personal and/or educational non-commercial use only.

People using these records relating to the archives of Historical Papers, The Library, University of the Witwatersrand, Johannesburg, are reminded that such records sometimes contain material which is uncorroborated, inaccurate, distorted or untrue. While these digital records are true facsimiles of paper documents and the information contained herein is obtained from sources believed to be accurate and reliable, Historical Papers, University of the Witwatersrand has not independently verified their content. Consequently, the University is not responsible for any errors or omissions and excludes any and all liability for any errors in or omissions from the information on the website or any related information on third party websites accessible from this website.

This document is part of a collection owned by the University of the Witwatersrand, Johannesburg and deposited at Historical Papers at The University of the Witwatersrand.

---